

Pitanja za radno mjesto - Rukovodilac odjela za finansijsko – računovodstvene poslove – 1 izvršilac

1. Šta je fiskalizacija:
2. Da li može neki postojeći printer da postane fiskalni:
3. Da li je moguće u kasi-printeru evidentirati vraćenu-reklamiranu robu:
4. Ko mora da uvede fiskalnu kasu:
5. Ispostavljanje fiskalnog računa je:
6. Ko nije obveznik poreza na dobit u skladu sa Zakonom o porezu na dobit:
7. Osnovica za obračun poreza na dobit utvrđuje se:
8. Porezno nepriznatim rashodima smatraju se:
9. Porez na dobit plaća se po stopi od:
10. Doprinosi za obavezna osiguranja prema Zakonu se obračunavaju i plaćaju:
11. Kontrolu obračuna i uplate doprinosa vrši:
12. Javno preduzeće se prema Zakonu o računovodstvu i reviziji u FBiH smatra subjektom javnog interesa:
13. U mala pravna lica razvrstavaju se ona pravna lica koja na dan sačinjavanja finansijskih izvještaja ne prelaze granične vrijednosti najmanje dva od sljedećih kriterija:
14. Odgovornost za računovodstvene i knjigovodstvene poslove nosi:
15. Knjigovodstvena isprava prije knjiženja mora biti prekontrolisana sa stanovišta:
16. Poslovne knjige čine:
17. Pravno lice dužno je da izvrši popis imovine i obaveza:
18. Za priznavanje, mjerenje, prezentaciju i objelodanjivanje pozicija u finansijskim izvještajima subjekti od javnog interesa, odnosno oni koji se pripremaju da postanu subjekti od javnog interesa u skladu sa važećim propisima primjenjuju MSFI za MSP (mala i srednja preduzeća):
19. Finansijske izvještaje čine:
20. Prema odredbama Zakona o računovodstvu i reviziji, subjektima od javnog interesa je propisano da moraju godišnje vršiti procjenu imovine i kapitala:
21. Prema odredbama Zakona o računovodstvu i reviziji, subjektima od javnog interesa je propisano da moraju osigurati posebne mehanizme kontrole sistema koji utiče na finansijsko izvještavanje (kroz uspostavljanje odjela interne revizije i odbora za reviziju):
22. S kojim licem se ne može zaključiti Ugovor o radu
23. Kako se zaključuje Ugovor o radu:
24. Koliko traje puno radno vrijeme:
25. U koliko dijelova se može koristiti godišnji odmor:
26. Plaća i naknada plaće se isplaćuje:
27. Da li je firma u obavezi da obračuna i plati poreze i doprinose za dane neiskorištenog godišnjeg odmora, koje mu poslodavac nije u mogućnosti odobriti:
28. Plaća za obavljeni rad i vrijeme provedeno na radu sastoji se od:
29. Konkurentski postupak u procesu javne nabavke primjenjuje se:
30. Ugovorni organ zasniva računanje procijenjene vrijednosti ugovora o javnoj nabavci na:
31. PDV se, u skladu s odredbama ovog zakona, plaća na:
32. U poresku osnovicu prometa dobara i usluga za obračun PDV u skladu sa Zakonom o PDV BiH ne ulazi:
33. Obustava plaće bez saglasnosti radnika:
34. Prisilno obustavljanje plate je regulisano:
35. Isplata minimalne plaće, poreza i doprinosa u slučaju neopravdanog izostanka sa posla
36. Koliko može trajati prekovremeni rad u FBiH
37. Da li je porezno razdoblje jednako kalendarskoj godini i da li može biti kraće
38. Koji je rok za prijavu poreza po odbitku

39. U roku od koliko dana je primatelj konfirmacije dužan odgovoriti pošiljatelju
40. Rokovi čuvanja računovodstvene i porezne dokumentacije
41. Kada počinje teći rok za čuvanje knjigovodstvenih isprava i poslovnih knjiga
42. Troškovi službenog puta obuhvataju
43. Način obračuna dnevnica na službenom putovanju
44. Kako se obračunava naknada za troškove prijevoza na službenom putovanju
45. Kako se obračunava naknada za smještaj na službenom putu
46. Koji je rok za podnošenje izvještaja sa obavljenog službenog puta
47. Na osnovu čega se vrši obračun putnih troškova
48. Korištenje privatnog vozila u poslovne svrhe...
49. Interna revizija obuhvata...
50. Kako je regulisano korištenje pauze u toku radnog vremena...
51. Objasnite pojam povrede ličnih podataka
52. Šta je poreska osnovica kod prometa dobara i usluga
53. Šta je poreska osnovica kod uvoza dobara i usluga
54. Nastanak poreske obaveze...
55. Obaveze, rokovi i prijave uplate doprinosa i poreza na dohodak
56. Povrat PDV-a stranim državljanima...
57. Šta ne ulazi u osnovicu PDV-a
58. Koji su uslovi potrebni da bi uvoznik mogao odbiti PDV obračuna pri uvozu
59. Porezni tretman naknada po ugovoru o djelu
60. Privremeni i povremeni poslovi...
61. Da li naknadna naplata potraživanja čiji je otpis u ranijim godinama bio tretiran kao porezno priznat rashod, ulaze u oporezivi prihod
62. Da li naknadna naplata potraživanja čiji je otpis u ranijim godinama (iz bilo kog razloga) bio tretiran kao porezno nepriznat rashod, ulazi u poreznu osnovicu u godini u kojoj dođe do naplate

Literatura:

- Zakon o fiskalnim sistemima ("Službene novine Federacije BiH", broj: 81/09)
- Zakon o porezu na dobit („Službene novine Federacije BiH“, broj: 15/16)
- Zakon o doprinosima Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH", br. 35/1998, 54/2000, 16/2001, 37/2001, 48/2001 - dr. zakon, 1/2002, 17/2006, 14/2008, 91/2015, 104/2016, 34/2018, 99/2019, 4/2021, 6/2023, 28/23)
- Zakon o računovodstvu i reviziji u Federaciji BiH ("Službene novine FBiH 15/2021)
- Zakon o radu Federacije BiH ("Sl. novine FBiH", br. 26/2016, 89/2018, 23/2020 - odluka US, 49/2021 - dr. zakon, 103/2021 - dr. zakon, 44/2022 i 39/2024)
- Zakon o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", br. 39/2014, 59/2022 i 50/24)
- Zakon o porezu na dodatu vrijednost Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 9/2005, 35/2005, 100/2008, 33/2017, 46/2023, 80/2023, 20/25)
- Zakon o zdravstvenom osiguranju („Službene novine Federacije BiH“, broj: 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11)
- Uredba o naknadama troškova za službena putovanja ("Službene novine Federacije BiH", broj: 63/10, 09/11 i 80/11)
- Zakon o zaštiti ličnih podataka BiH („Sl. Glasnik BiH“, br.49/2006, 76/2011 i 9/2011- isps.)
- Zakon o privrednim društvima („Službene novine Federacije BiH“, 81/05 i 75/21)
- Zakon o javnim preduzećima u FBiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 8/05, 81/08, 22/09 i 109/12)
- Pravilnik o kancelarijskom poslovanju („Službene novine Federacije BiH“, broj 96/19)
- Statut JP „Olimpijski bazen Otoka d.o.o. Sarajevo
- Informacije web stranica Preduzeća www.bazen.ba;
- Opis poslova radnog mjesta